



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

## Bible Ka Den Fa Papa Ne Bɔne Ho? — Fa a Ɛto So Mmienu · KJV Kyerɛwsem a Strong's Nɔma Wɔ Mu

**KYɛFA 2 · ADESUA FOFORO A WɔATO ATO GYINABEA TEASEM A EFI BAIBUL MU SO**

*Papa ne Bɔne — Bible Nkyerɛkyere a Ɛye Fapem*

### ASEM A ƐFATA ANIMU

*Tie aso. Atoro a edi kan koraa a wɔkaa da bi wɔ dua bi ase, na eye atoro a ɛfa nimdee ho. Ɔwɔ no ansɔ ɔbaa no hwe se onnim: ɔwɔ no hwe se obehu; wobeye se anyame, mubehu papa ne bɔne. Na nimdee no ye nokware — Onyankopɔn no ankasa kaa akyiri yi se, onipa no aye se yen mu baako, se onim papa ne bɔne — nanso onipa de ne nsa ankasa faa, wɔ atosem bi ho, twe ne ho fii Onyankopɔn a ɔno nko ara ye ho, na ɛso akatua yee owu. Efi saa da no, Adam mmammarima soa nimdee a emu duru boro wɔn so: wɔnim bɔne ye, nanso papaye no, wonni nimdee; akoma a eye nnaadaafo sen biribiara, a akyiri yi efre bɔne papa na papa bɔne. Nanso tie Onyankopɔn afotu no nyinaa. Onyankopɔn a ɔtoo ɔkwan a ɛko nkwa dua no so no antoto n'ano. Ɔde asem sii onipa anim — po bɔne, paw papa; twe wo ho fi bɔne ho, na ye papa — na ɔde aduan a emu wɔ ahoɔden sii yen anim, na enam ho a wɔde behwe mu no so, wɔatete yen nkate senea wobehu abien no ntam nsonsonoe. Na ɔsoma ne Ba, Abofra a ɔpoo bɔne na ɔpaw papa a wanhwe da, na ɔkɔɔ akɔyee papa, na ɔsoaa bɔne wɔ ne ho ankasa so wɔ dua no so, kosi se ɔkwan a wɔtoo mu no san bue bio: wɔ ne a odi nkonim no, mede nea efi nkwa dua no so bema no adi. Efi dua a edi kan no kosi dua a etwa to no, eyi ne asem a wɔde asi wo anim. Hwehwe mu.*

### NSEM NKATA MMIƆNSA A NHWEHWEMU YI BƐYI ANO:

1. Ɛhe na papa ne bɔne ho nimdee no fii mmae, na ɛde den na ɛbaa onipa so wɔ ɛda a ɔfae no?
2. Den na Onyankopɔn fre onipa se ɔnye wɔ bɔne no ne papa no ho — na onipa koma nko ara betumi agye saa fre no so anaa?
3. Ɔkwan ben so na wɔtete nkate ma etumi kyere papa ne bɔne ntam nsonsonoe, na ɔkwan ben so na wodi bɔne so nkonim wɔ awiei?

### FONDESE A NNI HƆ DADA — PAPA NE BƆNE

NNUA ABIEN A EWƆ TURO NO MU --> NKWA DUA + AHUFI-PA-NE-BƆNE NIMDEƐ DUA (Genesis 2:9).

FIRII DUA BIARA SO WUBETUMI ADIDI + NA WUNNI DUA A WOƆHU PAPA NE BONE HO ADEƐ NO SO (Genesis 2:16-17).

ƆWƆ NO KAA SƐ, MORENWU DA --> ONIPA FAA NIMDEƐ NO A ƆNYAME NNI MU + OWU BAA MU (Genesis 3:4-7; Romafo 5:12).

WƆNNIM ME --> ANIMUONYAM WƆ BƆNE YƐ MU + ADEPA YƐ MU WƆNNIM (Yeremia 4:22).

› NNOME NKA WƆN A WƆFREE BƆNE PA, NA WƆFREE PA BƆNE (Yesaia 5:20).

≥ OBIARA A ƆBETIE NO BETENA HƆ ASOMDWOƐ MU + ƆBƐDA HƆ DINN A ƆRENSURO BƆNE HO (Mmebusem 1:33).

NKATEASO A WƆAHWƐ SO DAA NTI --> WƆHU PAPA NE BƆNE NTAM NSONSONOE (HEBRIFOƆ 5:12-14).

Saa Kyemu 2 yi hye nokware koro no ara mu den fi adansefo foforo bi mu.

## HELAFO NSEMFITIASƐM TITIRIW

“papa” — **G18 agathos** — Ɛye wƆ ne su mu ne ne dwumadi mu, Ɛho wƆ mfaso

Papa a odi bƆne so nkonim ne papa a ƐYE papa (Romans 12:21; Acts 10:38)

“papa” — **G2570 kalos** — papa — Ɛfata, nokware, Ɛse obu

Dee Ɔhonam nkate a wƆatete no si so gye na Ɔkuta mu no (HebrifoƆ 5:14; 1 TesalonikafoƆ 5:21)

“bƆne” — **G2556 kakos** — emu bƆne, bƆne, ade a Ɛho nni mfaso wƆ ne su mu

bƆne a Ɛnse se wodi akyi (3 Yohane 11) na Ɛnse se edi wo so (Romafo 12:21)

“bƆne” — **G4190 poneros** — bƆne, omumɔyefoƆ — abre a wɔde reye bƆne

bƆne a Ɛse se wɔkyi (Romafo 12:9), ne ne su biara a wɔbetwe wɔn ho afiri ho (1 TesalonikafoƆ 5:22)

“Odi so” — **G3528 nikao** — di nkonim, tumi kɔ nnipa so, di nkonim wɔ akoyi mu

Asemfua koro no ara na Ɛwɔ Romafo 12:21 ne Adiyisem 2:7 mu — nea odi nkonim no na obedi nkwa dua no aba

“dua” — **G3586 xylon** — dua, nnua, dua bi

dua a ƆsoƐ yen bƆne wɔ so (1 Petro 2:24) ne nkwa dua no (Adiyisem 22:2) ye asemfua baako

“daadaa” — **G1818 exapatao** — di huammɔ koraa, ma obi mane fi Ɔkwan pa so

Ɔwɔ no kwan a Ɔfa so nnwane da — Ɔdaadaa adwene fi Onyankopɔn asem a emu da hɔ no ho (2 KorintofoƆ 11:3)

“Akatua” — **G3800 opsonion** — akatua a wɔtua, akyede a Ɛfata

Dua no kɔkɔbɔ a wɔaka no ma ne nyinaa: bƆne akatua ne owu (Romafo 6:23)

“Akɔnnɔ bƆne” — **G1939 epithumia** — Akɔnnɔ a emu ye den, anigyina, akɔnnɔbƆne

Nnua no ntokuro abiesa mu baako a edi kan buei no (1 Yohane 2:16)

## HEBREW NSEMFUA

“bone” — **H7451 ra** — bone, ɔhaw, amanehun, ahohia

*Asemfua baako a wode ma bone adwuma no ne bone da no — dua no nimdee fam sum fa no (Genesis 2:9; Genesis 6:5)*

“papa” — **H2896 towb** — eye — eye anigye, eye pa, eye

*Asem a Onyankopɔn kaa faa ne nnwuma nyinaa ho ansa na onipa reko akɔfa nhumu no (Genesis 1:31)*

“hunu” — **H3045 yada** — se obi behu, bete ase, na obehu nsonoe

*nimdee no na enye bone — nimdee a Onyankopɔn nka ho no ne bone (Genesis 3:5; Genesis 3:22)*

“ntɔn” — **H3988 ma'as** — antwenee, apo, atwiri

*Onyankopɔn ankasa asem a wode asi bone ano (Yesaia 7:15)*

“paw” — **H977 bachar** — yi, yi ma, paw

*Onyankopɔn ankasa asem a ɔde ato papa so (Isaia 7:15; Deuteronomium 30:19)*

“firi hɔ kɔ” — **H5493 sur** — sesa akwan, atwa afiri hɔ

*Nan tie dee akoma no hu — twe wo ho firɔ bone ho (Nnwom 34:14; Mmɛbusem 3:7)*

“daadaa” — **H5377 nasha** — se wɔbedadaa obi, se wɔbeyera obi kwan

*ɔbea no ankasa asem a ɔkaa fa nea ɔtee ho, wɔ n'ankasa ano (Genesis 3:13)*

“tie” — **H8085 shama** — te, tie, te ase

*koma a nteasee wɔ mu a Solomon sreee no ye, senea eda Hebri kasa mu no, koma a etie asem (1 Ahemfo 3:9)*

## ANIMUDUA A EHYE ASE

**Hebrifoɔ 5:14** Aduane a eye den ye ma mpanimfoɔ a wɔatete wɔn na wɔahunu nsonsonoe a eda papa ne bone ntam. **[G2556 kakos ■] [G2570 kalos ■] [G1253 diakrisis ■] [G1128 gymnazo ■] [G145 aistheterion ■] [G5046 teleios ■]**

**ADUANE A EYE DEN → WɔN A WɔATETE WɔN NSO → HUNU NSONSONOE A EDA PAPA NE BONE NTAM.**

*(Me nsusuwii ankasa — “twetwe” no ye gymnazo (G1128, twetwe), a wɔtete obi senea wode bere tenten sonso te obi, na “nkate” no ye aistheterion (G145, nkate), afɛ horow a ete nneema nka. Wɔmfɛ nhumu mma anihaw so; enam mfa so na enyin. Akokoaa nim nea eye de ne nea eye nwene ntam nsonoe; wɔn a wɔanyin no nim papa ne bone ntam nsonoe — na nea ɔkyerekyere ne trenee asem no (Hebrifo 5:13).)*

## I. DUA NO — PAPA (H2896 TOWB) NE BONE (H7451 RA) HO NIMDEE A WɔTWA FI NYANKOPɔN HO

**A. 2 Korintofɔɔ 11:3** Mesuro se wɔbesee mo adwene na mo a mode mo ho nyinaa ama Kristo no, mobɛgyae sɛdee ɔwɔ no nam anifire so daadaa Hawa no. **[G1818 exapatao ■]**

**ɔWɔ NO NAM NE NNAAM SO DAADAA EVA → ADWENE A ɛDAN BONE FIRI ATENENEE A ɛWɔ KRISTO MU NO MU.**

*(Me nsusuwii ankasa — Paul hwe hyen kɔ turo no mu na ohu asiane koro no ara se eda so reye adwuma. Adwene a wɔatwe afi Onyankopɔn asem pefee ho no ye adwene a wɔasiesie no bio se wɔadaadaa no. Dua no de nimdee mae, nanso ɔwɔ no botae ankasa ne se ɔbetu ɔbea no afi asem a Onyankopɔn ka ampa no mmerewye mu.)*

**B. Romafoɔ 6:23** Na bone so akatua ye owuo, nanso Onyankopɔn akyɛdee ye nkwa a enni awiee, wɔ Kristo Yesu yen AWURADE mu. **[G3800 opsonion ■]**

**NA BONE SO AKATUA YE OWUO → NANSO ONYANKOPɔN AKYɛDEE YE NKWA A ENNI AWIEE, Wɔ KRISTO YESU YEN AWURADE MU.**

*(M'adwene ankasa — kɔkɔbɔ a wɔmaa wɔ dua no ho no nye ahunahuna bi a etwaa mu firii Eden. Paulo bɔ mmara koro no ara din pepepe: bone so akatua ne owuo. Nanso saa nkyekyem koro no ara ma ɔpon foforo no da hɔ wɔ baabi: kyefa a wode kye kwa ne nkwa.)*

**C. 1 Yohane 2:16** Biribiara a eye ewiase dea, honam akɔnnɔ, dee nnipa hunu na wɔn kɔn dɔ, biribiara a ɛwɔ ewiase a nnipa hoahoa wɔn ho wɔ ho no, emu biara mfiri Agya no. Ne nyinaa firɔ ewiase.

**[G1939 epithumia ■]**

**HONAM AKɔNNɔ + ANIWA AKɔNNɔ + ABRABɔ MU AHOMASO → EMFIRI AGYA NO NKYEN, NA MMOM EFIRI WIASE.**

(Me nsusuwii ankasa — Yohane nsem abiesa a wakyereɔ no hyia dua no pɛpɛɛpɛ: sɛ eyi yɛ aduan pa no, eyɛ ɔhonam mu akɔnnɔ, sɛ eyɛ fɛ ma aniwa no, eyɛ aniwa akɔnnɔ, na sɛ eyɛ nea efata sɛ obi hwɛhwɛ na wanya nyansa no, eyɛ abrabɔ mu aħantan. Apon abiesa koro no ara a ɔwɔ no buei wɔ dua a edi kan no ho no, ɔda so bue no wɔ sɔhwɛ biara mu efi saa bere no.)

**D. 1 Mose (Gyenesi) 3:22** Awurade Onyankopɔn kaa sɛ, “Afei, onipa no abeye sɛ yɛn ara a, wahunu papa ne bɔne. Ense sɛ yema no ɛkwan na ɔtene ne nsa kɔte nkwa dua no so aba no bi die, na ɔtena ase afeɔɔ.” **[H3045 yada ■]**

**ONIPA NO ABEYE Sɛ YɛN MU BAAKO, Sɛ ɔBEHU PAPA NE BɔNE → ANNYE SAA A ɔBETETE NE NSA NSO Wɔ NKWA DUA NO HO NNI BI, NA WANNYA NKWA ANNKO DAA.**

(Me nsusuwii ankasa — ɔkwan a wɔkataa so no yɛ mmɔborɔhununu. Onipa a watɔ aħwe kɔ bɔne mu, na wadi nkwa aduaba na watena ase daa wɔ ne see mu no, ɔbeyɛ ɔbɔnefo a n'awiei nni hɔ. Onyankopɔn kataa ɔkwan no so senea ebeye a obetumi asan abue no wɔ ne Ba no mu — Adiyisem 2:7 bue nea Genesis 3:22 kataa so no.)

## II. ONIPA KOMA — BɔNE (H7451 RA) NKO ARA DAA

**A. Marko 7:21** Afei, deɛ efiri nnipa akoma mu ba no, ede adwamammɔ, korɔno, awudie **[G2556 kakos ■]** (22) adifudepɛ, amumuyɛ, nsisie, ahohwie, aniberee, abususem, aħantan ne nkwareasem ba. (23) Saa nneɔne yi nyinaa firi onipa mu na eba, na enonom na ɛgu onipa ho fi a emma ɔmfata Onyankopɔn anim.”

**AFEI, DEɛ EFIRI NNIPA AKOMA MU BA NO, EDE ADWAMAMMɔ, KORɔNO → NA ENONOM NA ɛGU ONIPA HO FI A EMMA ɔMFATA ONYANKOPɔN ANIM.**

(M'adwene ankasa — Yesu kyere nea efi mu no pefee: enye nea ɛkɔ onipa mu, na mmom nea efi ne koma mu ba. Dua no ho nimdee no kɔtenaa hɔ pɛpɛɛpɛ, wɔ koma no mu, na efiri saa bere no koma no de akɔ bɔne mu.)

**B. Yeremia 4:22** “Me nkurɔfoɔ yɛ nkwareafoɔ; wɔnnim me. Wɔyɛ mma a wɔnni adwen; wɔnte hwɛɛ ase. Wɔwɔ bɔneyɛ ho nyansa; na wɔnnim sedee wɔyɛ papa.” **[H3045 yada ■] [H3190 yatab ■] [H7489 ra'a' ■] [H2450 chakam ■] [H3045 yada ■]**

**WɔNNIM BɔNEYɛ + WɔNNIM PAPAYɛ.**

(M'ankasa m'adwene — kari nimdee mmienunu no bobɔ mu: wɔnnim me, na sɛ wɔbeyɛ papa a wɔnni nimdee biara — yada (H3045, sɛ obi benim) wɔ mmea mmienunu no nyinaa mu, eyɛ Genesis 3:22 asem ankasa. Onipa kuraa bɔne ho nimdee na ɔhwɛɛ Onyankopɔn ho nimdee; eno ne dua no aba nyinaa.)

**C. Yeremia 17:9** Akoma yɛ nnaadaa sen adeɛ nyinaa na ano nni aduro. Hwan na ɔbete n'ase? **[H3045 yada ■] [H605 anash ■] [H6121 aqob ■] [H3820 leb ■]**

**KOMA = NNAAKROM SEN NEA EBIA + BɔNE A EMU Yɛ DEN.**

(Me nsusuisem ankasa — “yɛn bɔne mmoroso” no yɛ anash (H605, bɔne): ɔyare a aye den dodo sɛ wɔsa. Na hwe asemmisa no — hena na ɔbetumi AHU mu? Obi a ogyee papa ne bɔne ho nimdee no ntumi nhu n'ankasa akoma mu.)

**D. Malaki 2:17** Mode mo nsem tuatua Awurade aso. Mobisa sɛ, “ɛkwan ben so na moatuatua n'aso?” Moka sɛ, “Wɔn a wɔyɛ bɔne nyinaa tene wɔ Awurade anim, na wɔsɔ n'ani,” anaa “Onyankopɔn ɔtemmufɔɔ nokwafoɔ no wɔ he?” **[H2896 towb ■] [H7451 ra ■]**

**WɔN A WɔYɛ BɔNE NYINAA TENE Wɔ AWURADE ANIM → ANAA “ONYANKOPɔN ɔTEMMUFOɔ NOKWAFOɔ NO Wɔ HE?”**

(Me nsusuwii ankasa — ɔkɔmfoni koma no nnyae bɔne yɛ wɔ hɔ. Awiei koraa no ɔfre bɔne no papa, na ɔka mpo sɛ Awurade agye atom. Adiyifo abien a wɔyɛ soronko, kɔkɔbɔ koro pɛ.)

## III. FRE NO — PO (H3988 MA'AS) BɔNE NO, PAW (H977 BACHAR) PAPA NO

**A. Yesaia 7:15** ɔbedi nufosuo ani sraɔdeɛ ne ewɔɔ eberɛ a wahunu deɛ ebema watumi apo bɔne na wafa deɛ eyɛ. **[H2896 towb ■] [H977 bachar ■] [H7451 ra ■] [H3988 ma'as ■] [H3045 yada ■]**

**HU SEDEN NA WOBEPO BɔNE + AFA PAPA.**

(Me ankasa m'adwene — saa asem yi wɔka fa abofra a wɔabɔ ne din dii kan no ho: Hwe, ɔbaabun benyinsɛn, na ɔbewo ɔbabarima, na wɔbefre ne din Immanuel (Yesaia 7:14). Obi baa a ɔnim senea wɔpo bɔne na wɔapaw papa, na wanhwere da bi.)

**B. Nnwom 97:10** Ma wɔn a wɔdɔ Awurade no nkyiri bɔne, ɔbɔ ne nkurɔfoɔ a wɔye nokwafoɔ no ho ban na ɔgye wɔn firi amumuyefoɔ nsam. [H8104 shamar ■] [H7451 ra ■] [H8130 sane ■] [H157 ahab ■]  
**MO A MODɔ AWURADE → MUNKYI BɔNE.**

**C. Mmɛbusɛm 3:7** Nnye wo ho nni se woye onyansafɔɔ suro Awurade na kyiri bɔne. [H7451 ra ■]  
[H5493 sur ■] [H3372 yare ■] [H2450 chakam ■]  
**NNYE WO HO NIMDEFO Wɔ W'ANIM → SURO AWURADE + TWE WO HO FI BɔNE HO.**

(Me nsusuwii ankasa — "onyansafɔ wɔ w'ankasa w'ani so" san kɔfa dua no ankasa afidie no ho: eye fe ma aniwa, na efata se wɔpe na ama obi anya nyansa — saa ahomaso a efa asetena ho no ara na wɔaka ho asem wɔ 1 Yohane 2:16. Awurade ho suro na egyina baabi a saa atoro nyansa no gyinaa kan no.)

**D. Nnwom 37:27** Twe wo ho firi bɔne ho na ye papa na wobetena asase no so afeɔɔ. [H7931 shakan ■]  
[H2896 towb ■] [H7451 ra ■] [H5493 sur ■]  
**TWE WO HO FIRI BɔNE HO NA YE PAPA → TENA ASE AFEɔɔ.**

(Me dwene ankasa — fa eyi to Genesis 3:22 ho, faako a wɔammma ɔbarima anni aduaba no annye nkwa afeɔɔ wɔ ɔbra a abubu mu no. Eha de, asem no ka se, twe wo ho fi bɔne ho, na ye papa, na tena hɔ daa daa. ɔkwan a esan kɔ "daa daa" no, efi wɔ ade a wobetwe wo ho a fi bɔne ho no ase.)

#### **IV. FA GYE NKAɛ FIRI ASEM NO MU — NKATEASO A WɔDE GYMNAZO (G1128 GYMNAZO) TETEW Wɔ SUSUW A WɔDE FI DI DWUMA MU**

**A. 1 Ahemfo 3:9** Eno enti, ma w'akoa nhunumu akoma a ɔbetumi de adi wo nkurɔfoɔ so, na ɔbetumi ahunu papa ne bɔne ntam nsonsonoe. Na hwan koraa na ɔno nko ara betumi adi saa ɔman a wɔdi mu, a wɔye wo dea yi so?" [H7451 ra ■] [H2896 towb ■] [H995 bin ■] [H3820 leb ■] [H8085 shama ■]  
**TE ASE KOMA → SE WOBɛHU PAPA NE BɔNE NTAM NSONSONOE.**

(Me nsusuiw ankasa — "ntease" wɔ ha ye shama (H8085, se obi bete asem): akoma a etie asem. ɔhwee no fii aso mu bae, bere a ɔbea no tiee ɔwɔ no nne no; nhumuu nso fi epon koro no ara mu ba, bere a akoma tie Onyankopɔn. Na "bɔne" no ye ra (H7451, bɔne) — asemfua koro no ara a wɔde kaa dua no ho bɔne no ho asem.)

**B. Hebrifoɔ 5:13** Obiara a nufosuo ye ma no da so ye abadomaa a ɔnnim deɛ eye ne deɛ enye. [G1343 dikaiosyne ■] [G3056 logos ■] [G552 apeiros ■]  
**NUFUSU → ONNI NIMDEɛ Wɔ TRENEɛ ASEM NO MU.**

(M'ankasa m'adwene — papa ne bɔne nhwehwemu ye ADESUA a nimdee wom. Ekwan a wɔfa so no nye mfee dodoɔ, na enye nkate mu, na mmom trenɛɛ asem a wɔde adi dwuma.)

**C. 1 Tesalonikafoɔ 5:21** Monso biribiara nhwe; momfa deɛ eye. [G2570 kalos ■] [G2722 katecho ■]  
[G1381 dokimazo ■]  
**MONSO BIRIBIARA NHWE → MOMFA DEɛ EYE.**

**D. 1 Tesalonikafoɔ 5:22** Na monkyiri bɔne biara. [G4190 poneros ■] [G1491 eidos ■] [G567 apecho ■]  
**NA MONKYIRI BɔNE BIARA.**

(Me nsusuwii ankasa — "sɔ hwe" no ye dokimazo (G1381, sɔ hwe): se wɔsɔ ade hwe, senea wɔde gya sɔ dade hwe no. Nteaseɛ a wɔatete no di kan sɔ ade hwe ansa na wɔakuta mu denneenen; na biribiara a wɔsɔ hwe na eye bɔne, se eye n'ho ade a ete saa mpo, wɔyi fi hɔ.)

**E. Romafoɔ 16:19** Obiara ate gyidie a mowɔ wɔ Asempa no mu. Eno enti, ema m'ani gye mo ho. Mepe se mo ani te wɔ nneema pa ho na mokata mo ani wɔ bɔne ho. [G2556 kakos ■] [G185 akeraios ■]  
[G18 agathos ■] [G4680 sophos ■]  
**NYANSAFO Wɔ DEɛ EYE HO + NKWASEA Wɔ BɔNE HO.**

(Me nsusuiɛ ankasa — "simple" no ye akeraios (G185, simple): a wɔmfrafrae. ɔwɔ no hyee nyansa ho bɔ se wɔbehunu bɔne; Onyankopɔn de nyansa a eye pa ara ben ma — nyansa wɔ ade pa mu, na yeye akeraios wɔ bɔne mu. Nanso wɔ boneye mu, monye se mmɔfra; wɔ nteaseɛ mu nso, monye mmarima (1 Korintofoɔ 14:20).)

#### **V. DI NKONIM (G3528 NIKAO) — PAPA MENE BONE WO KRISTO MU**

**A. Asomafoɔ 10:38** Monim sedee Onyankopɔn de Honhom Kronkron ne tumi maa Yesu Nasareni no. Esiane se Onyankopɔn ka ne ho no enti, ɔkɔ mmeammea, yee papa, saa wɔn a ɔbonsam afa wɔn no yadee. **[G1228 diabolos ■] [G2616 katadynasteuo ■] [G2390 iaomai ■] [G2109 euergeteo ■]**  
**YESU KƆƆ MMEAMMEA YEE PAPA → SAA WƆN A ƆBONSAM AFA WƆN NO NYINAA YADEE.**

*(M'ankasa m'adwene — papa ne bɔne hyia wɔ baabi ha, na papa di nkonim wɔ nhyiamu biara mu: ɔsaa wɔn a wɔhyee wɔn so nyinaa yare. Eyi nti na wɔdaa Onyankopɔn Ba no adi — se ɔbesee ɔbonsam nnwuma (1 Yohane 3:8).)*

**B. 3 Yohane 1:11** M'adamfo pa, monnsua ade bɔne, na mmom, monsua ade pa. Obiara a ɔye papa no ye Onyankopɔn dea. Na obiara a ɔye bɔne no nhunu Onyankopɔn. **[G2554 kakopoieo ■] [G15 agathopoieo ■] [G18 agathos ■] [G2556 kakos ■] [G3401 mimeomai ■]**  
**MMMFA W'AKYI NKƆ BƆNE HO + DI DEE EYE AKYI → OBIARA A ƆYE PAPA NO FIRI ONYANKOPƆN.**

**C. 1 Petro 3:11** Eɛ se ɔte ne ho firi bɔne ho na ɔye papa na ɔti asomdwoee akyi na ɔdi akyire. **[G1377 dioko ■] [G1515 eirene ■] [G2212 zeteo ■] [G18 agathos ■] [G2556 kakos ■] [G1578 ekklineo ■]**  
**TWEN BONE + YE PAPA → HWEHWE ASOMDWOEE, NA TAA AKYIRI.**

*(Me nsusuwii ankasa — eyinom ne Dwom 34:14 no ankasa nsem, a Petro san kyere wɔ maa aho no bio. Apam abien, nne biako pɛ.)*

**D. Romafoɔ 12:21** Mommma bɔne nni mo so. Mmom, momfa papa nni bɔne so. **[G18 agathos ■] [G3528 nikao ■] [G2556 kakos ■] [G3528 nikao ■]**  
**MOMMMA BƆNE NNI MO SO → MOMFA PAPA NNI BƆNE SO.**

*(M'ankasa me nsusuwii — nikao (G3528, di so): se obedi so, se obenya nkonim. Enye se wɔmpo bɔne nko ara; eɛ se WƆDI SO, na akode a wɔde di so no ne papa. Hye no nsow senea wɔde saa asemfua koro yi di dwuma wɔ afei reba yi mu: nea odi so — nikao — no, ɔbema no ho kwan ama wadi nkwaɔdu no bi (Adiyisem 2:7). Ɔbemene owu de nkonimdi (Yesaia 25:8).)*

**ANOM ABIEN — TWE WO HO FI BƆNE HO, YE PAPA, MA ENSI PI WƆ ANOM ABIEN ANAA MMIENSA ANO**

**Amos 5:14** Monhwehwe papa, na moanya nkwa na enye bɔne. Na Asafo Awurade Onyankopɔn beka wo ho, sedee moka se ɔye no. **[H2421 chayah ■] [H7451 ra ■] [H2896 towb ■] [H1875 darash ■]**  
**HWEHWE ADE PA, NA ENYE BƆNE → NA MO ANYA NKWA + AWURADE NE MO BETENA.**

**Amos 5:15** Monkyiri bɔne, na monno papa; Monni aten tenenee wɔ asenniie. Ebia, Asafo Awurade Onyankopɔn benya ahumɔborɔ ama Yosef nkaeefoɔ. **[H4941 mishpat ■] [H3322 yatsag ■] [H2896 towb ■] [H157 ahab ■] [H7451 ra ■] [H8130 sane ■]**  
**MONKYIRI BƆNE + MONNO PAPA.**

**Nnwom 34:14** Twe wo ho firi bɔne ho, na ye papa; hwehwe asomdwoee na ti no. **[H7291 radaph ■] [H7965 shalom ■] [H1245 baqash ■] [H2896 towb ■] [H7451 ra ■] [H5493 sur ■]**  
**TWE WO HO FIRI BƆNE HO + YE PAPA.**

**Romafoɔ 12:9** Eɛ se ɔdo ye nokore turodoo. Monkyiri amumuye. Mommata dee eye ho. **[G18 agathos ■] [G2853 kollao ■] [G4190 poneris ■] [G655 apostygeo ■] [G505 anypokritos ■] [G26 agape ■]**  
**MONKYIRI AMUMUYE + MOMMATA DEE EYE HO.**

*(Me ankasa m'adwene — nguanhwefoɔ bi a ɔfiri Tekoa (Amos 7:14), Israel hene bi, ne Amanamanmufoɔ soro somafoɔ bi. Adansefoɔ mmienye anaa mmiensa anom no na asem biara si pi (2 Korintofoɔ 13:1), na ahoma a wɔaka baabiesa mu no, ntem ntem wontumi ntetew mu (Ɔsenkafoɔ 4:12). Anom mmiensa, apam mmienye, adesoa baako: montwe mo ho mfiri bɔne ho, na monso dee eye mu — na ɔdo a enye nyaatwom no ne dee ede ba mu.)*

## NSUSUOD3 NE MMAMU

**Shadow 1 Mose (Gyenesi) 3:13** Enti, Awurade Onyankopɔn bisaa ɔbaa no se, “Edeen na woaye yi?” Ɔbaa no buaa se, “Ɔwɔ no na ɔdaadaa me ma mediie.” **[H5377 nasha ■]**  
**ƆWƆ NO NA ƆDAADAA ME MA MEDIIE.**

**Fulfillment Romafoɔ 5:19** Na sedee enam ɔbaakofoɔ asoɔden so enti nnipa nyinaa yee nneboneyefoɔ no, saa ara nso na onipa baako setie enti, wɔbeyɛ bebreɛ teneneefoɔ. **[G5218 hypakoe ■]**

## [G3876 parakoe ■]

NA SEDEE ENAM ƆBAAKOFOƆ ASOƆDEN SO ENTI NNIPA NYINAA YEE NNEBƆNEYEFOƆ NO → SAA ARA NSO NA ONIPA BAAKO SETIE ENTI, WƆBEYE BEBREE TENENEFOƆ.

**Fulfillment 1 Petro 2:24** “Kristo no ankasa soaa yen bƆne” wɔ ne honam mu kɔɔ asennua no so sedee yebewu ama bƆne na yeatena ase tenene mu. “N’akuro mu na moanya ayaresa. [G2390 iaomai ■] [G3468 molops ■] [G3586 xylon ■] [G399 anaphero ■]

○ KRISTO NO ANKASA SOAA YEN BƆNE Wɔ NE HONAM MU Kɔɔ ASENNUA NO SO → SEDEE YEBEWU AMA BƆNE NA YEATENA ASE TENENE MU.

*(Me nsusuwii ankasa — sunsuma no: ɔbaa no kaa no pefee se, ɔwɔ no daadaa me, na midii bi. Nea ebaa mu: enam onipa baako asoɔden so ma wɔyee nnipa pii abɔnefo, nanso enam Ɔbaako osetie so na wɔye nnipa pii atreneefo — na saa Osetiefo no soaa yen bƆne wɔ n’ankasa ne honam mu wɔ dua no so, senea ebeye a yeawu ama bƆne no, yebetena ase ama trennee. Nnaadaa a esii turo no mu no, wɔasee no denam osetie a ekɔ mmɔdenden dua no so no.)*

## SEDE

**Adiyisem 2:7** Dee ɔwɔ aso no ntie dee Honhom no ka kyere asafo ahodoɔ no bi. Wɔn a wɔadi nkonim no, mɛma wɔn tumi na wɔadi nkwadua a ɛwɔ Onyankopɔn paradise hɔ. [G3857 paradeisos ■]

[G2222 zoe ■] [G3586 xylon ■] [G5315 phago ■] [G3528 nikao ■]

OBI A ODI NKONIM NO → ƆBEDI DUA A EMA NKWA NO Wɔ ONYANKOPɔN TUNTUM TURO NO MFIMFINI NO BI.

**Adiyisem 22:2** a etene fa kuro no abɔntene mfimfini. Asuo no fa biara, nkwa dua si hɔ a eso aba ahodoɔ dumienɔ ɔbosome biara. Wɔde eso ahahan no sa aman ahodoɔ no yadee. [G1484 ethnos ■]

[G2322 therapeia ■] [G2222 zoe ■] [G3586 xylon ■]

NKWADUA NO → ƆSO ABA BOSOME BIARA + NE NHABAN DE SA AMANAMAN YARE.

*(M’ankasa m’adwene — nsem no nyinaa wɔ ha wɔ ahomekow baako mu: nnua abien gyinaa turo no mfimfini. Onipa tiee atoro nne bi, na ɔfaa papa ne bƆne ho nimdee a emfi Onyankopɔn nkyen; na saa da no owuo faa no mu kɔɔ ne mu. Nimdee a wɔwiaa ne kɔhyee ne komam, na akoma a enam so bae no yee nnaadaani sen biribiara, enyansa wɔ bƆneye mu, kɔsii se efɔee bƆne papa, na papa nso bƆne. Nanso Onyankopɔn annya onipa amma dua a ɔyii no. Ɔde n’asem too n’anim — po bƆne, na fa papa; twe wo ho fi bƆne ho, na ye papa — na ɔmaa aduane a emu ye den, sedee ebeye a mfa mu no betete nkate ma wɔahunu ne mmienɔ no mu nsonsonoe. Afei ɔbaabun no ba no bae. Ɔpoo bƆne, na ɔfaa papa, na wanni asiane da. Ɔkɔɔ so yee papa, na ɔsoaa yen bƆne wɔ ne ho ankasa mu wɔ dua no so. Na enam saa dua no so ekwan a ekɔ nkwa dua no ho a wɔato mu fi Eden a, eda hɔ a wɔabue. Dee onipa hweree denam adidie so no, Onyankopɔn de ma bio denam adidie so: dee ɔdi nkonim no, ɔbema no ho kwan ama wadi nkwa dua no aba. Nwoma no ahyeasee no, dua bi gyina hɔ a wɔwen no; nwoma no awiee no, dua bi gyina hɔ a eda hɔ ma obiara a ɔdi nkonim, na ne nhahan wɔ hɔ ma amanaman no ayaresa. Papa mmfaa bƆne ho dwan kwa — papa adi bƆne so nkonim. Fi aso ho, na so asem no mu denneenen, na awiee no, di saa dua no bi aba.)*

## NSOHWE NSEMMISA

**1. Genesis 2:17 — Eɔa a wobɛdie no, dee ebeye biara:**

- a) ye onyansafo
- b) wobewu
- c) yebeye se anyame

**2. Yesaia 7:15 — Ɔbɛdi nufosuo ani sraɔee ne ɛwɔ ebere a wahunu dee:**

- a) apo bƆne no, na ɔfa dee eye
- b) yi bƆne, na po papa
- c) sese adwene a ɛwɔ akoma mu

**3. Amos 5:14 — Monhwehwe papa, na moanya:**

- a) gyina ɔpon no ano
- b) ɔbeye mmɔborɔhunufoɔ ama nkaeefoɔ no
- c) tena ase

4. **Yeremia 17:9** — Akoma ye nnaadaa sen adee nyinaa na ano nni aduro:

- a) omumɔyefoɔ
- b) ɔkwasea
- c) mmerew

5. **Hebrifoɔ 5:14** — Aduane a eye den ye ma mpanimfoɔ a wɔatete wɔn na:

- a) nimdee
- b) fa di dwuma
- c) mfe

6. **Romafo 16:19** — Mepe se mo ani te wɔ nneema pa ho na:

- a) komm
- b) ntetew mu
- c) nokwafoɔ

7. **Yohane Adiyisem 2:7** — Dee ɔdi nkonim no, mema no adi:

- a) aduane a ahintaw no
- Nkwadua no
- c) boobe aba

**NNYINSO NHOMA: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-b, 6-c, 7-b**

## DEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOɔ SO KŌ

SENEA SUNSUMA NO DE HANN BA: NNUA ABIEN GYINAA TURO NO MU. NIMDEE DUA NO SO NA OWU NAM BAE; ASENNUA NO DUA SO, WɔYII OWU Kɔ, NA NKWA DUA NO GYINA Hɔ A ABUE. SE YEHWE DUA A EDI KAN NO MA YETE SENE DUA A ETWA TOɔ NO YE FA (GENESIS 2:9 → 1 PETER 2:24 → REVELATION 2:7).

SENEA APAM FOFORO NO SOA ASEM KORO NO ARA: PETRO KYEREW KRATAA KɔMA AHɔHO NO Wɔ NSEM KORO A DAWID TOO DWOM FAA HO NO MU — TWE WO HO FI BɔNE HO, NA YE PAPA (NNWOM 34:14 → 1 PETRO 3:11). AHYEDE NO ANSESA DA. NANSO APAM FOFORO NO DE TUMI KA HO, EFISE ONYANKOPɔN DE HONHOM SRAA YESU A OFI NASARET NO NGO, NA ɔKɔɔ MMAA NYINAA YEE PAPA (ASOMAFO NO NNWUMA 10:38).

SENEA NSEM NO SEN: "ASOɔDEN" A EWO ROMAFOɔ 5:19 MU NO NE PARAKOE (G3876, ASOɔDEN), TIE A ENYE NOKORE; "ɔSETIE" NE HYPAKOE (G5218, ɔSETIE), TIE A EMA OBI HYE ASE YE ADEE. AMAMMɔNE NO FAA ASO MU, NA SAA ARA NA GYIDIE NSO NAM SO BA (ROMAFOɔ 10:17). NA AKOMA A NTEASEE Wɔ MU A EWO 1 AHEMFO 3:9 MU NO, Wɔ HEBRI KASA MU, EYE AKOMA A ETIE, SHAMA (H8085, TIE).

SENEA EYI KA YUDAFO NE AMANAMANMUFO: WɔKAA ASOMAFO NNWUMA 10:38 Wɔ KORNELIO A ɔYE AMANAMANMUNI NO FI MU. NA NHWIREN A EFI NKWA DUA NO SO NO YE MA AMANAMAN NO AYARESA (ADYISEM 22:2). ɔMAN BIARA MU NO, NEA OSURO NO NA ɔYE NEA EYE NO, ONYANKOPɔN GYE NO TOM (ASOMAFO NNWUMA 10:35).

SENEA EYI FA WO HO: MONSO NNEEMA NYINAA NHWE; MUSO NEA EYE NO MU (1 TESALONIKAFO 5:21). WɔTETE NKATE AHONIM NO Wɔ NE DWUMADI MU (HEBRIFO 5:14). YE ASEM NO YEFO, NA ENYE ATIEFO NKUTOO (YAKOBO 1:22), NA NHUMU NO NYIN.

NEA EYI KYERE MA DAAPEM: DEE EYERAE Wɔ ADIDI MU NO, WɔDE ADIDI SAN MA BIO. OBIARA A ODI NKONIM NO, ɔBEMA NO HO KWAN MA WADI NKWA DUA NO ABA (ADYISEM 2:7). TWE WO HO FI BɔNE HO, NA YE PAPA, NA TENA ASE DAADAA (NNWOM 37:27).

ɔKWAN FOFORɔ: NNWOM 34 KA SE, MONKA NHWE NA MUNHU SE AWURADE YE (NNWOM 34:8), ANSA NA AKA SE, MONTWE MO HO MFI BɔNE HO, NA MONYE PAPA (NNWOM 34:14). ANO A AKA PAPA NO Wɔ ATEMMUO FOFORɔ MA BɔNE NO. DI ADIDI NO AKYI FA NHOMA NO NYINAA MU: GENESIS 3:12 → NNWOM 34:8 → YOHANE 6:51 → ADYISEM 2:7.

ADYISEM A EBETUMI ABA: DUA A ɔSOAA YEN BɔNE Wɔ SO (1 PETRO 2:24) NE NKWA DUA NO (ADYISEM 2:7; 22:2) YE HELA ASEMFA KORO, XYLON (G3586, DUA). [WɔKA NKYEREASE AHODOɔ BɔM — ANSEM BAAKO NKA EYI] (ME ARA M'ADWENE — DUA KORO SO NA BɔNE DE NE HO TOO PAPA NO SO, NA ɔHWEREE. EFI SAA DUA NO SO Kɔ NO, ɔKWAN A EKɔ DUA A AKA NO SO ABUE. DUA BAAKO GYEE OWU MAA YEN, SENE EBEEYE A DUA A AKA NO BETUMI AMA YEN NKWA.)

DEN NA ESE SE WOYE ANSA NA WɔAGYE WO NKWA?

*Hwe Bible study a yede asem — "Den na Ese Mereye Anase Menye na Wɔagye Me Nkwa"*

## SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0);

Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).